



Број: 17-14-1-1222-2/14
Сарајево, 28. мај 2014. године

BOSNA I HERCEGOVINA PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO			
PRIMLJENO: 29-05-2014			
Broj jezinica	Klasifikaciona oznaka	Broj listi	Broj priloga
01,02	05-2	672	14

**ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**- ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
- ДОМ НАРОДА**

Предмет. Сагласност за ратификацију додатног протокола, тражи се

У складу са чланом 16. Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Сл. гласник БиХ", бр 29/00 и 32/13), достављамо вам, ради давања сагласности за ратификацију:

Додатни протокол 3 Споразуму о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини (СЕФТА 2006). Додатни протокол је потписала гђа. Ермина Салкичевић Диздаревић, замјеница министра спољне трговине и економских односа БиХ, 20. марта 2013. године, у Сарајеву.

Будући да је Министарство спољне трговине и економских односа БиХ надлежно за провођење поступка за закључивање овог протокола, молимо вас да на састанке ваших комисија, односно сједнице Дома, поред представника Председништва БиХ, као предлагача, позовете и представника Министарства који заступницима, односно делегатима може дати све потребне информације о протоколу.

С поштовањем,



ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Борис Буха



MFA-BA-MPP

Broj: 08/1-32-05-5-18536/13

Datum: 20.05.2014.godine

PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 28-05-2014 20.....			
Organizaciona jedinica	Klasifikacijska oznaka	Radni broj	Broj priloga
IF	14-1	1222-1	

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO


Predmet: Prijedlog odluke o ratifikaciji Dodatnog protokola 3 Sporazumu o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), dostavlja se

U prilogu akta dostavljamo prijedlog odluke o ratifikaciji Dodatnog protokola 3 Sporazumu o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), potpisan 20.11.2013.godine u Sarajevu na engleskom jeziku.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 94. sjednici, održanoj 09.05.2014. godine utvrdilo prijedlog odluke o ratifikaciji predmetnog Dodatnog protokola 3, čiji zaključak dostavljamo u prilogu akta.

Molimo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da donese odluku o ratifikaciji Dodatnog protokola 3 Sporazumu o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

S poštovanjem,



MINISTAR

Latko Lagumdžija

DODATNI PROTOKOL 3**SPORAZUMU O IZMJENI I PRISTUPANJU
CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI**

Republika Albanija i Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: Strane);

Uzimajući u obzir Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, potpisan u Bukureštu, 19. decembra (u daljnjem tekstu: CEFTA 2006) i razmjenu pisama ministara vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i ministra ekonomije, trgovine i energetike Republike Albanije;

Dogovorile su se kako slijedi:

Član 1.

Aneks 3. iz člana 10., stav 1. CEFTA 2006:

Aneks 3.1. Tabela I: četvrta kolona (Bosna i Hercegovina) se briše.

Aneks 3.2. Tabela I: treća kolona (Albanija) se briše.

Strane će ukinuti sve carine na uvoz, sve takse jednakog učinka, kao i sve uvozne takse fiskalne prirode u trgovini između njih na dan stupanja na snagu ovog Dodatnog protokola.

Član 2.

1. Ovaj Dodatni protokol podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju u skladu s uslovima predviđenim domaćim zakonodavstvom. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja bit će deponirani kod Depozitara.
2. Ovaj Dodatni protokol će stupiti na snagu tridesetog dana nakon deponiranja posljednjeg instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja.
3. Ukoliko to Ustav dozvoljava, svaka Strana može privremeno primjenjivati ovaj Dodatni protokol. Privremena primjena ovog Dodatnog protokola će, u skladu s ovim stavom biti notificirana Depozitaru.

U POTVRDU GORE NAVEDENOG, niže potpisani opunomoćenici, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovaj Dodatni protokol.

Sačinjeno u Sarajevu 20. novembra 2013. godine, u jednom autentičnom primjerku na engleskom jeziku, koji će biti deponiran kod depozitara Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, koji će dostaviti ovjerene kopije svim Stranama.

Za Republiku Albaniju

Brunilda Paskali,
zamjenica ministra za ekonomski razvoj,
trgovinu i poduzetništvo

Za Bosnu i Hercegovinu

Ermina Salkičević Dizdarević,
zamjenica ministra vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa